WIKIPEDIA

Bahasa Nepali Bhasa

Nepal Bhasa नेपाल भाषा	
Asli di	Nepal, India, Bhutan
Wilayah	Asia Selatan
Penutur asli	1 juta *ang.* (*tiada tarikh*)
Keluarga bahasa	Bahasa Sino-Tibetan ▪ Tibeto-Burman ▪ Himalaya ▪ **Nepal Bhasa**
Sistem penulisan	Skrip Devanagari, skrip Ranjana, skrip Prachalit, skrip Brahmi, skrip Gupta, skrip Bhujimol, skrip Golmol
Kod bahasa	
ISO 639-2	`new`
ISO 639-3	`new`

Bahasa Nepali Bhasa (नेपाली भाषा) ialah salah satu daripada bahasa-bahasa utama Nepal. Ia merupakan salah satu daripada lebih kurang lima ratus bahasa dalam keluarga bahasa Sino-Tibetan dan tergolong dalam cabang Tibeto-Burma keluarga bahasa ini. Bahasa ini adalah satu-satunya bahasa Tibet-Myanmar yang ditulis dengan skrip Devanāgarī dan dituturkan terutamanya oleh orang-orang Newar yang kebanyakannya tinggal di bandar-bandar Lembah Kathmandu.

Isi kandungan

Fakta dan angka
  Kawasan
  Bilangan penutur
Sejarah
Perkembangan

Fakta dan angka

Kawasan

- Di Nepal: Lembah Kathmandu, Dolakha, Banepa, Dhulikhel, Panauti, Palpa, Trishuli, Nuwakot, Bhojpur, Biratnagar dan bandar raya utama yang lain.
- Di India: Sikkim, Bengal Barat, Bettiah, Andamans[3]
- Di Tibet: Khasa

Bilangan penutur

Lebih kurang 1,000,000 di Nepal, menurut banci 1991, dan beberapa ribu di luar Nepal.

Sejarah

Bahasa Newari Klasik ialah nama bentuk kesusasteraan pra-1850 bagi bahasa ini. Ia tidak lagi dituturkan atau ditulis, tetapi merupakan sumber bahasa yang penting untuk para ahli sejarah serta ahli filologi.

Perkembangan

Bahasa Nepal Bhasa adalah antara bahasa-bahasa Tibet-Myanmar yang paling dipengaruhi oleh bahasa India dan telah mempunyai hubungan dengan bahasa-bahasa India-Iran yang berjiran selama berabad-abad sehingga ia juga mengembangkan fleksi kata nama, suatu sifat yang tipikal bagi keluarga bahasa Indo-Eropah, tetapi amat jarang didapati dalam bahasa-bahasa China-Tibet. Ia juga menyerap ciri-ciri bahasa yang lain, seperti kala. Pengaruh-pengaruh ini merupakan contoh cemerlang bagi sifat asas sesuatu bahasa yang disampaikan melalui hubungan bahasa.

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Nepali_Bhasa&oldid=4570782"

Laman ini kali terakhir disunting pada 05:43, 26 April 2019.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.